




# „BIOLOŠKI TRETMAN OTPADNIH VODA NA ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA U CILJU ZAŠTITE I OČUVANJA IZVORNIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI“



Autori:  
mr.sci Osman Delić, direktor  
dipl.ing.polj. Amela Sadiković  
Stručni saradnik za zaštitu prirode



# KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA





## Osnovni podaci Ustanove

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja obuhvata slijedeća zaštićena područja:

- Spomenik prirode "Vrelo Bosne",
- Spomenik prirode "Skakavac",
- Zaštićeni pejzaž "Bijambare",
- Zaštićeni pejzaž "Trebević".

Zadaci Javne ustanove su zaštita i očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti (geoloških, hidroloških, bioloških) i ambijentalne raznolikosti, kao i obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja prirodnih procesa, te nadzor nad provođenjem uslova i mjera zaštite na zaštićenim područjima.



# Djelatnost Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja



- Osnovna djelatnost Ustanove jeste zaštita i očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti (geoloških, hidroloških, bioloških), ambijentalne raznolikosti, obezbjedivanje nesmetanog odvijanja prirodnih procesa, te nadzor nad provođenjem uslova i mjera zaštite na zaštićenim područjima.
- U konteksu zaštite voda od zagađivanja i sprečavanja negativnog uticaja na kvalitet voda, Ustanova je pokrenula i realizovala projekte ugradnje uređaja za biološki tretman otpadnih voda iz objekata i pratećih sadržaja na zaštićenim prirodnim područjima. U nastavku opisno temi kako slijedi.



# Pregled površina zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo

	ha	% u odnosu na KS
POVRŠINA KANTONA SARAJEVO	126849,73	
UKUPNO ZAŠTIĆENA PODRUČJA NA KANTONU SARAJEVO	2930,90	2,31%

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA	ha	% u odnosu na KS
POVRŠINA SPOMENIK PRIRODE "SKAKAVAC"	1430,70	1,13%
POVRŠINA SPOMENIK PRIRODE "VRELO BOSNE"	603,00	0,48%
POVRŠINA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "BIJAMBARE"	497,00	0,39%
POVRŠINA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "TREBEVIĆ"	400,20	0,32%
UKUPNA POVRŠINA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA	2930,90	2,31%



# Pravni propisi i dokumenti o zaštiti prirodnih vrijednosti

Dokumenti	SP „Skakavac“	SP „Vrelo Bosne“	ZP „Bijambare“	ZP „Trebević“
Valorizacija prirodnih vrijednosti	2000. godine	2004. godine	2001. godine	2013. godine
Zakon o proglašenju područja zaštićenim	2002. godine	2006. godine	2003. godine	2014. godine
Plan upravljanja	2011.-2021. g.	2007.-2017. g.	2008.-2018. g	PUS 2014.god.
Prostorni plan	2009. godine	U toku 2014.god.	2009. godine	



## Programi rada Ustanove

- Program - monitoring posjetilaca;
- Program razvoja infrastrukture u zaštićenim područjima;
- Program razvoja promocije u zaštićenim područjima.



## Zaštita vodnih ekosistema



- Stalni monitoring vodnih sistema sa sedmičnim i mjesечnim izvještajima za vrela i vodne tokove se prati preko laboratorija KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;
- Stalni monitoring kvaliteta otpadnih voda preko ovlaštenih laboratorijskih ustanova;



- Izvještaj o monitoringu kvaliteta rijeke Bosne (2013. godine) izvršenog u okviru projekta "Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne", finansiranog od strane North Atlantic Treaty Organization (NATO), a realizovanog u partnerstvu Instituta za istraživanje voda, Nacionalne referentne laboratorije za vode Slovačke iz Bratislave sa Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja. Monitoring je obuhvatao uzorkovanje površinske vode, biološko uzorkovanje i postavljanje pasivnih uzorkivača na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" (Vrelo Bosne i Rimski most);



- Izvještaj o monitoringu vodnog područja Spomenika prirode "Skakavac" i Zaštićenog pejzaža "Bijambare" (2014. godine) realizovanog od strane Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Monitoring je obuhvatao praćenje hidrološkog režima i kvalitet vode u različitim periodima godine, odnosno u različitim hidrološkim uslovima;
- Urađeni elaborati o ispitivanju fizičko - hemijskih karakteristika otpadnih voda - monitoring bioprečištača;



- Učešće na prezentaciji projekta „Zaštita izvorišta vode za piće – vodozaštitna zona“;
- Aktivno učestvuje u radu stručnih udruženja i mreža, obukama, edukacijama, stručnim tematskim diskusijama, konferencijama, radionicama.



## **Biološki uređaji na zaštićenim prirodnim područjima Spomenik prirode “Vrelo Bosne”**

**Ukupna površina ovog područja iznosi 603 ha i u skladu sa stepenom zaštite utvrđuju se dvije zaštićene zone. Prema kategorizaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode spada u III kategoriju zaštite.**


**Na području Spomenika prirode “Vrelo Bosne” nalaze se dva vodna objekta koja su u sklopu fijakerskih stajališta i isti se nalaze u Drugoj zaštićenoj zoni.**



## Vrelo Bosne. Fijakersko stajalište prije izgradnje



## Fijakersko stajalište nakon izgradnje





Na Vrelu Bosne prema projektu izgradnje fijakerskog stajališta ugrađen je uređaj za prečišćavanje otpadnih voda – bioprečistač koji je pušten u funkciju 2010. godine.



Vrelo Bosne. Lokacija na kojoj se nalazi uređaj



## Velika aleja. Fijakersko stajalište prije izgradnje



## Fijakersko stajalište nakon izgradnje





Na Velikoj aleji prema projektu izgradnje fijakerskog stajališta ugrađen je uređaj za prečišćavanje otpadnih voda – bioprečistač koji je pušten u funkciju 2015. godine.



Velika aleja. Lokacija na kojoj se nalazi uređaj



## Opis tehnologije i porijekla nastanka otpadnih voda



Izgradnjom fijakerskog stajališta na Vrelu Bosne kao početak brige o kvalitetu procjednih voda u vodozaštitnoj zoni posebno je izведен tretman otpadnih voda i fekalija sa platoa fijakerskog stajališta. Stoga je nakon preciznog prihvata i kanalisanja otpadnih voda uključeno tretiranje vode do kvaliteta neophodnog da se otpadna voda može kompletno ispustiti u vodotok.

U sklopu fijakerskog stajališta ugrađen je uređaj za prečišćavanje otpadnih voda - bioprečistač. To je vrsta vodnog objekta koji zajedno sa pripadajućim uređajima čini tehničku odnosno tehnološku cjelinu, te služi za zaštitu voda od zagađivanja.

Nakon tretmana u bioprečistaču, uzimanje uzoraka otpadne vode se radi u cilju određivanja monitoringa oborinskih kišnih i fekalnih voda sa prostora fijakerskog stajališta na Vrelu Bosne.




## Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda (monitoring)

- Monitoring otpadnih voda izvršavaju referentne laboratorije koje imaju ovlaštenje od strane Federalnog ministarstva za poljoprivrednu, vodoprivredu i šumarstvo.
- U skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
- **1×godišnje u skladu s Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.**
- Ispitivanje tehnoloških otpadnih voda vrši se za vrijeme trajanja tehnološkog procesa na kontrolnom mjestu izravno prije ispuštanja u sistem javne kanalizacije.



## Uzorkovanje otpadne vode od strane referentne laboratorije





## **Čišćenje sabirnih slivnika, separatora i crpljenje otpadne vode**

Postupak održavanja i čišćenja bioprečistača od krutog taloga i drugog otpada Javna ustanova povjerava nadležnom subjektu sa tehničko - tehnološkim pretpostavkama u domenu funkcije kanalizacionog sistema koji sprovode slijedeće tehničko - tehnološke aktivnosti:

1

Generalno čišćenje i crpljenje otpadne vode iz šahtova bioprečistača zajedno sa taložnim slivnicima i sabirnim separatorom.

2

Ove aktivnosti se sprovode 2×godišnje za svaku lokaciju pojedinačno.



## Crpljenje otpadne vode, čišćenje sabirnih slivnika i separatora Vrelo Bosne





## Crpljenje otpadne vode, čišćenje sabirnih slivnika i separatora Vrelo Bosne



13/06/2016



## Biološki uređaji na zaštićenim prirodnim područjima Zaštićeni pejzaž „Bijambare“


Zaštićeni pejzaž "Bijambare" obuhvata površinu od 497 ha i u skladu sa stepenom zaštite utvrđuju se dvije zaštićene zone. Prema kategorizaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode spada u V kategoriju namijenjenu uglavnom za konzervaciju pejzaža i rekreativnu aktivnost.

Na ovom području nalazi se jedan vodni objekat koji je u sklopu Edukaciono - informacionog centra Bijambare i isti se nalazi u Prvoj zaštićenoj zoni.



Nakon sanacije objekta i uređenja prostora oko objekta, a prema projektu prikupljanja, odvodnje, tretmana i ispuštanja otpadnih voda iz "Edukaciono - informacionog centra Bijambare", 2016. godine izvršena je ugradnja i montaža komunalnog uređaja za biološko prečišćavanje otpadne vode.

Na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“ izvršena je sanacija bivšeg planinarskog doma i prenamjena objekta u edukacioni centar.







## Bijambare. Lokacija na kojoj se nalazi uređaj



14/09/2016



## Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda (monitoring)


- Monitoring otpadnih voda izvršavaju referentne laboratorije koje imaju ovlaštenje od strane Federalnog ministarstva za poljoprivrednu, vodoprivrednu i šumarstvu.
- U skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
- 2xgodišnje u skladu s Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.
- Ispitivanje tehnoloških otpadnih voda vrši se za vrijeme trajanja tehnološkog procesa na kontrolnom mjestu izravno prije ispuštanja u sistem javne kanalizacije.



## Uzorkovanje otpadne vode od strane referentne laboratorije



14/09/2016



Cilj ugradnje bioloških uređaja na zaštićenim prirodnim područjima uz kontinuirani monitoring otpadnih voda jeste sprečavanje negativnog uticaja na kvalitet voda.



## Zaštita vodnih ekosistema

S aspekta zaštite vodnih ekosistema, Ustanova ima redovnu saradnju sa institucijama, nevladinim i drugim sektorima u domenu ove oblasti, učestvuje u pripremi i implementaciji projektnih zadataka na lokalnom nivou i na nivou projekata u skladu sa standardima Evropske unije.

**Stalni monitoring vodnih sistema sa sedmičnim i mjesecnim izvještajima za vrela i vodne tokove se prati preko laboratorija KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo**

**Stalni monitoring kvaliteta otpadnih voda preko ovlaštenih laboratorijskih ustanova;**



## Zaštita vodnih ekosistema

Izvještaj o monitoringu kvaliteta rijeke Bosne (2013. godine) izvršenog u okviru projekta "Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne", finansiranog od strane North Atlantic Treaty Organization (NATO), a realizovanog u partnerstvu Instituta za istraživanje voda, Nacionalne referentne laboratorije za vode Slovačke iz Bratislave sa Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja.

Monitoring je obuhvatao uzorkovanje površinske vode, biološko uzorkovanje i postavljanje pasivnih uzorkivača na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" (Vrelo Bosne i Rimski most);



## Zaštita vodnih ekosistema

Izvještaj o monitoringu vodnog područja Spomenika prirode "Skakavac" i Zaštićenog pejzaža "Bijambare" (2014. godine) realizovanog od strane Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

**Monitoring je obuhvatao praćenje hidrološkog režima i kvalitet vode u različitim periodima godine, odnosno u različitim hidrološkim uslovima;**



## Zaštita vodnih ekosistema

Uradeni elaborati o ispitivanju fizičko - hemijskih karakteristika otpadnih voda - monitoring bioprečištača;

Učešće na prezentaciji projekta „Zaštita izvorišta vode za piće - vodozaštitna zona“;

**Aktivno učestvuje u radu stručnih udruženja i mreža, obukama, edukacijama, stručnim tematskim diskusijama, konferencijama, radionicama.**



## Projekat sa osnovnim i srednjim školama

### Obilježavanje značajnih ekoloških datuma

U saradnji sa osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, Ustanova u svojstvu organizatora ovog projekta kontinuirano već duži niz godina na zaštićenim prirodnim područjima obilježava značajne ekološke datume.

**Bogat i raznovrstan program učenika kroz igrokaze, recital i pjesme je zaista lijep i upečatljiv primjer dječije inventivnosti.**

**Projekat obilježavanja značajnih ekoloških datuma je u potpunosti ispunio svoje ciljeve, a to su, prije svega, edukacija mlade populacije i jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirodnih vrijednosti.**

21. mart	Svjetski dan šuma
22. mart	Svjetski dan voda
22. april	Dan planete Zemlje
05. juni	Svjetski dan zaštite okoliša
22. septembar	Evropski dan bez automobila



**Vrelo Bosne**



**Vrelo Bosne**



Vrelo Bosne



## Fotografijama kroz naša zaštićena prirodna područja









10/10/2013









10/10/2013




10/10/2013



06/11/2013















**Prekrasna priroda, čist i okrepljujući zrak, nestvarna tišina, spoj prirode i historije  
su samo neki od razloga zašto posjetiti naša područja**





**Hvala na pažnji**

KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA  
ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA

[www.zppks.ba](http://www.zppks.ba)